

## **PRAVILA POSLOVANJA SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA**

*Juli, 2016. godine*

## S A D R Ž A J:

1. OPĆE ODREDBE .....	4
2. POSLOVI KOJE BANKA VRŠI ZA KLIJENTA .....	4
3. BROKERSKI POSLOVI.....	4
3.1. NAČIN IZVRŠENJA BROKERSKIH USLUGA .....	4
1.1. OSNOV ZA IZVRŠENJE POSLOVA .....	5
1.2. VRSTE NALOGA S OBZIROM NA CJENOVNO OGRANIČINJE .....	6
1.3. OPIS NALOGA .....	6
1.4. SADRŽAJ NALOGA.....	6
1.5. MOGUĆNOST IZDAVANJA NALOGA ZA BROKERSKE POSLOVE .....	7
1.6. NAČIN IZVRŠENJA POJEDINIХ NALOGA.....	8
1.7. TRŽIŠNI UVJETI .....	8
1.8. KNJIGA NALOGA .....	8
1.9. OPIS SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA .....	8
1.10. MOGUĆNOST UVIDA U INFORMACIJE O VRIJEDNOSnim PAPIRIMA .....	9
1.11. ZAŠTITA INTERESA STRANKE .....	9
1.12. NAČIN PROMJENE NALOGA .....	9
1.13. OPOZIV NALOGA .....	9
1.14. NAČIN IZVRŠENJA OBVEZA NASTALIH IZVRŠENjem NALOGA.....	9
1.15. POSLOVI SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA IZVAN BERZE ILI DRUGOG UREĐENOg JAVNOG TRŽIŠTA 10	
1.15.1.NAČIN IZVRŠENJA POSLOVA POSREDOVANJA U KUPOPRODAJI IZVAN BERZE .....	100
1.15.2.OBAVEZE BANKE U KUPOPRODAJI IZVAN BERZE .....	10
1.15.3.NAČIN IZVRŠENJA POSLOVA POSREDOVANJA KOD DAROVANJA IZVAN BERZE.....	11
1.15.4.OBAVEZA BANKE KOD DAROVANJA IZVAN BERZE .....	11
1.15.5.OBAVEZE KLIJENTA .....	12
1.16. PODACI I DOKUMENTI POTREBNI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OBAVLJANju POSLOVA SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA.....	12
4. POSLOVI DEPOZITARA.....	13
4.1. POSLOVI DEPOZITARA U EMISIJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA .....	13
4.1.1. OTVARANJE RAČUNA.....	14
4.1.2. ODRŽAVANJE RAČUNA .....	14
4.1.4. USPJEŠNOST EMISIJE I IZVJEŠTAj BANKE DEPOZITARA .....	16
4.1.5. ISPLATE .....	16
4.1.6. ODRŽAVANJE PODATAKA.....	17
4.2. POSLOVI DEPOZITARA ZA PROFESIONALNE POSREDNIKE U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 177	
4.2.1. OTVARANJE RAČUNA.....	17
4.2.2. ZATVARANJE RAČUNA .....	19
4.2.3. TARIFA USLUGA.....	20

4.2.4.	EVIDENTIRANJE PROVIZIJE .....	20
4.2.5.	ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA ODNOŠNO DOKUMENTACIJE .....	19
5.	RAZVRSTAVANJE KLIJENATA .....	19
5.1.	PROFESIONALNI INVESTITOR .....	20
5.2.	MALI INVESTITORI .....	21
5.3.	VIŠI NOVO ZAŠTITE KLIJENTA .....	21
6.	ODGOVORNOST KLIJENTA ZA POTPUNOST I TAČNOST PODATAKA.....	22
7.	NAVOD POSLJEDICA NEIZVRŠENJA OBAVEZA .....	22
8.	POSLOVNA TAJNA .....	22
9.	MOGUĆNOST UVIDA U PRAVILA POSLOVANJA U TRENTKU NJIHOVOG VAŽENJA.....	23
10.	PROCEDURA ŽALBE KLIJENATA I RJEŠAVANJE SPOROVA .....	23
11.	ZAVRŠNE ODREDBE .....	24

Na osnovu odredaba člana 32. Zakona o bankama («Sl.novine FBiH» broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03 i 66/13) i člana 58. Statuta IKB DD Zenica, Prečišćeni tekst, Uprava Banke, na svojoj XXXVI sjednici održanoj dana 21.07.2016. godine, jednoglasno je utvrdila sljedeća:

## **PRAVILA POSLOVANJA SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA**

### **1. OPĆE ODREDBE**

Pravila poslovanja s vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: Pravila poslovanja) regulišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za zaključenje Ugovora o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima, između Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica (u daljem tekstu: Banka) i nalogodavca (u daljem tekstu: Klijent).

### **2. POSLOVI KOJE BANKA VRŠI ZA KLIJENTA**

U vezi sa poslovanjem sa vrijednosnim papirima Banka nudi sljedeće usluge:

- Kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi);
- Pozajmljivanje vrijednosnih papira;
- Poslovi s vrijednosnim papirima izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta;
- Priprema i organiziranje poslova vezanih za uvođenjem vrijednosnih papira u javno trgovanje
- Poslovi darovanja među osobama koje nisu članovi uže porodice (nesrodnici) putem profesionalnog posrednika (darodavni ugovori);
- Ostali ne spomenuti poslovi koji su po svojoj prirodi vezani uz poslove s vrijednosnim papirima za koje banka ima dozvolu shodno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira
- Poslovi depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira

Poslovi/usluge iz ovog člana će se obavljati u Sektoru sredstava, Odjel za trgovinu i investicijsko bankarstvo

### **3. BROKERSKI POSLOVI**

#### **3.1.NAČIN IZVRŠENJA BROKERSKIH USLUGA**

Da bi Klijent mogao izdati nalog za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira, prethodno mora sa Bankom potpisati Ugovor o posredovanju sa vrijednosnim papirima koji se zasniva na pravilima poslovanja Banke na koje je Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH dala saglasnost (u dalnjem tekstu: Komisija).

Nakon zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga Klijenta, Banka za Klijenta otvara račun kod Registra vrijednosnih papira u FBiH (U dalnjem tekstu RVP), na kojem se vodi stanje vrijednosnih papira u ime i za račun Klijenta. Banka ima ovlašteni pristup posebnom računarskom programu RVP-a u FBiH, CSD-client. Potpisivanjem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova je istodobno data suglasnost od strane Klijenta za otvaranje računa kod RVP-a. Banka u ime Klijenta otvara poseban namjenski novčani račun za trgovanje koji je u vlasništvu Klijenta i ne ulazi u imovinu, niti u likvidacionu i stečajnu masu Banke.

U slučaju da Klijent želi trgovati preko skrbničkog računa, potrebno je da kod sklapanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova dostavi potvrdu banke skrbnika o otvorenom skrbničkom računu.

Prijem naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira se može vršiti u sjedištu i u mreži poslovnica Banke.

Prilikom izdavanja naloga za kupovinu vrijednosnih papira, Klijent je dužan na namjenski račun za trgovanje Banke uplatiti avans od 100 % od iznosa namjeravane kupovine, uvećan za iznos troškova transakcije.

Banka se može, obzirom na dugotrajne poslovne odnose sa Klijentom, intenzivnost poslovanja sa Klijentom i druge razloge, opredijeliti za niže avanse ili poslovanje bez avansa, uz posebnu odluku ovlaštene osobe Banke.

Banka će primiti nalog Klijenta ukoliko je nalog izdat u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu oblast tržišta vrijednosnih papira. Nalog Klijenta je primljen, kada Banka od Klijenta dobije sve podatke neophodne za izvršenje naloga.

Banka može odbiti prijem naloga u sljedećim slučajevima:

- Ako Banka utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga došlo do kršenja Zakona o tržištu vrijednosnih papira;
- Ako bi zbog prijema naloga došlo do sukoba interesa Klijenta i Banke;

Ukoliko ovlaštena osoba za prijem naloga Banke ima osnove za odbijanje naloga Klijenta, o tome ga ima odmah obavijestiti sa posebnim obrazloženjem o postupanju istog.

Primljeni nalozi, promjene elemenata naloga i opozivi naloga upisuju se u knjigu naloga po vremenskom redoslijedu i na isti način se i izvršavaju, a sukladno instrukcijama Klijenta. Banka je dužna na zahtjev Klijenta dati na uvid ispise iz evidencije koje se odnose na njegove poslove.

Nakon prijema naloga Banka je dužna izdati potvrdu o prijemu naloga, što će zavisiti od načina prijema naloga:

**Lično:** nakon potpisivanja naloga Klijent dobija potvrdu o prijemu naloga potpisana od strane ovlaštene osobe za prijem naloga;

**Fax:** potvrda o prijemu se štampa iz sistema i dostavlja Klijentu faksom;

**E-mail:** putem e-maila dostavlja se potvrda nalogodavcu da je primljen nalog;

**E-trading:** Potvrda o prijemu naloga se automatski dostavlja Klijentu putem e-Trading-a.

Potvrda o prijemu naloga i kopija opoziva dostavlja se Klijentu najkasnije sljedeći radni dan nakon prijema naloga, odnosno opoziva.

### **3.2.OSNOV ZA IZVRŠENJE POSLOVA**

Banka se obavezuje da će poslovati u skladu sa zakonskim propisima, propisima Komisije za vrijednosne papire, pravilima i uputama Berze i RVP-a i ovim Pravilima.

Klijent je svaka pravna i fizička osoba, koja je stupila u poslovni kontakt sa Bankom.

Osnova za realizaciju poslova s vrijednosnim papirima koje izvršava Banka su nalozi Klijenata za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira koji su upisani u elektronsku knjigu naloga, te sklopljeni ugovori po ostalim poslovima sa kojima se Banka bavi, odnosno ima važeću

dozvolu za obavljanje poslova iz ugovora izdatu od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. Vrijeme prijema naloga smatra se vrijeme unosa naloga u elektronsku knjigu naloga.

Klijent koji želi izdati nalog za prodaju vrijednosnih papira mora osigurati da su vrijednosni papiri, koji su predmet prodajnog naloga slobodno prenosivi bilo na vlasničkom računu kod Registra vrijednosnih papira kako bi se izvršilo prebacivanje na klijentski račun ili da su već slobodno prenosivi na klijentskom računu kod Banke.

### **3.3. VRSTE NALOGA S OBZIROM NA CJENOVNO OGRANIČINJE**

Osnovne vrste naloga koje Klijent može dati Banci su sljedeće:

- Tržišni nalog;
- Limitirani nalog;
- Limitirani nalog s diskrecijom.

### **3.4. OPIS NALOGA**

U slučaju tržišnog naloga Klijent ne postavlja ograničenje cijene, a nalog će trajati jedan dan od momenta unosa u BTS.

U slučaju limitiranog naloga, Klijent određuje gornji limit cijene kod kupovnog naloga ili donji limit cijene kod prodajnog naloga, po kojem je spremان kupiti/prodati vrijednosne papire koji su predmet naloga. Vremensko ograničenje trajanja ove vrste naloga je do 180 dana od momenta unosa u BTS.

U slučaju limitiranog naloga s diskrecijom, Klijent će postaviti gornju granicu cijene kod kupovine ili donju granicu cijene kod prodaje i ovlastiti brokera da smije izvršiti nalog po cijeni koja je 20% niža (kupnja) ili 20 % viša (prodaja) od limita. Vremensko ograničenje trajanja ove vrste naloga je do 30 dana od momenta unosa u BTS.

Nalozi mogu biti izdani i uz dodatne uvjete tzv. specijalne uvjete izvršenja:

- Nalozi sve ili ništa – nalog se izvršava samo ako se izvrši cijelokupna količina iz naloga;
- Otvoreni nalozi – nalog važi do izvršenja na tržištu, a najviše 6 mjeseci od dana unosa ili povlačenjem s tržišta;
- Dnevni nalozi – nalog važi samo za dan na koji je unesen;
- Ostali nalozi – moguće je takođe izdati nalog kombinacijom prethodnih naloga i uvijeta.

### **3.5. SADRŽAJ NALOGA**

Obvezni elementi naloga za kupovinu/prodaju vrijednosnih papira su:

- 1) Firma i sjedište Banke;
- 2) Ime, prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša, ukoliko je Klijent strano fizičko lice, odnosno ime i prezime, adresa i broj lične karte ili pasoša lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu/prodaju vrijednosnih papira, ukoliko je nalogodavac pravno lice;
- 3) Šifra Klijenta koju dodjeljuje Banka prilikom potpisivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova;
- 4) Datum i vrijeme prijema naloga, evidencijski broj naloga;

- 5) Broj računa Klijenta kod Registra, ukoliko ga posjeduje;
- 6) Navod berze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojemu se trguje vrijednosnim papirom koji je predmet naloga;
- 7) Identifikaciona oznaka vrijednosnog papira koja važi na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojemu se trguje navedenim vrijednosnim papirima;
- 8) Vrsta i količina vrijednosnih papira koji se kupuje/prodaje;
- 9) Uvjeti izvršenja naloga u pogledu dinamike izvršenja i količinskih i cjenovnih ograničenja;
- 10) Navod iznosa ili procenta provizije Banke;
- 11) Navod rizika poslovanja sa vrijednosnim papirima, kao i navod nemogućnosti garantovanja da će vrijednosni papiri koje će Klijent kupiti donijeti bilo kakvu dobit;
- 12) Kod prodaje: naznaka da li će se sredstva od prodaje isplatiti na bankovni račun klijenta sa naznakom broja računa ili će se zadržati na namjenskom računu Brokerske kuće kao avans za nove kupovine;
- 13) Potpis Klijenta, pečat i potpis ovlaštene osobe Banke za prijem naloga, te potpis i pečat Internog kontrolora Banke;
- 14) Izuzetno od prethodne tačke, kod ugovaranja naloga putem e-trading-a pod uvjetom da je Banka osigurala pouzdan način identifikacije i zaštite Klijenta, potpis Klijenta može biti isključen;

### **3.6. MOGUĆNOST IZDAVANJA NALOGA ZA BROKERSKE POSLOVE**

Banka prima naloge klijenata za poslovanje sa vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: nalog klijenta) na sljedeće načine:

- osobno-lično,
- fax-om,
- e-mailom,
- e-trading-om.

Kod izdavanja naloga putem fax-a, Klijent dostavlja Banci nalog na propisanom obrascu, koji sadržava sve elemente naloga osim evidencijskog broja.

Nalog putem e-trading-a moguće je zadati uz obavezno korištenje korisničkog imena, dodijeljene lozinke i dinamičkog koda. Nalog se može zadati u razdoblju od 0-24h, međutim isti može biti plasiran na berzu samo u radno vrijeme iste. Klijent je obvezan čuvati dodijeljeno korisničko ime i lozinku za zadavanje naloga putem e-trading-a. Banka ne odgovara za štetu koja može proizaći iz eventualne zloupotrebe. Nalog izdat putem e-tradinga nije potrebno potvrđivati potpisom klijenta. Nepotpisani nalog je validan nalog.

U slučaju izdavanja naloga faksom ili e-mailom, Klijent se smatra upozorenim da nalog zaprimljen u Banci, dobija evidencijski broj pod kojim se unosi na Berzu tek nakon unošenja u odgovarajući software Banke, odnosno upisom u elektronsku knjigu naloga. Datum i vrijeme prijema faxa ili e-maila se uzima kao datum i vrijeme prijema naloga u elektronskoj knjizi naloga.

U slučaju izdavanja naloga faxom ili e-mailom, isti se mora naknadno potvrditi dostavljanjem pismenog originala, odnosno obrasca naloga u roku od 3 dana od izdavanja naloga. Ukoliko je Klijent pravno lice, Banka će primiti nalog samo od osobe koju je Klijent, pravno lice, ovlastio za potpisivanje i izdavanje naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira.

Prilikom prijema naloga van sjedišta Banke, osoba ovlaštena za prijem naloga u mreži poslovnica će provjeriti elemenate naloga i to telefonskim putem, sa Odjelom za trgovinu i investicijsko bankarstvo, a na eventualni zahtjev ovlaštene osobe iz Odjela za trgovinu i investicijsko bankarstvo svu traženu dokumentaciju dostaviti na uvid i provjeru i to putem e-maila ili faksom. Original dokumentaciju će poslati poštom u centralu Banke i to na kraju svake radne sedmice.

### **3.7.NAČIN IZVRŠENJA POJEDINIХ NALOGA**

Banka izvršava nalog Klijenta za kupovinu odnosno prodaju vrijednosnih papira unosom u BTS. Banka je dužna izvršiti nalog odmah po ispunjenju uvjeta za izvršenje naloga. Banka će izvršavati naloge iz prethodnog stava prema redoslijedu prijema naloga za kupovinu odnosno prodaju. Banka izvršava tržišni nalog unosom naloga u BTS bez navođenja cijene.

Limitirani nalog će Banka izvršiti unosom naloga u BTS po cijeni koja je definisana od strane Klijenta. Limitirani nalog sa diskrecijom Banka će izvršavati odmah po ispunjenju uvjeta za izvršenje naloga, s tim da se brokeru daje ovlaštenje izvršenja naloga u skladu sa Pravilima berze.

### **3.8.TRŽIŠNI UVJETI**

Nalozi za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira u pogledu dinamike izvršenja, količinskih i cjenovnih ograničenja će biti izvršeni sukladno zahtjevima Klijenta i važećim propisima Pravilima Berze ili drugog uređenog tržišta.

### **3.9. KNJIGA NALOGA**

Knjiga naloga u Banci se vodi u elektronskoj formi sukladno važećim Pravilima poslovanja. Knjiga naloga obavezno sadrži:

- Datum, sat i minut i način prijema naloga;
- Naziv i sjedište Klijenta, sa imenom i prezimenom, te brojem osobne iskaznice ovlaštene osobe koja je izdala nalog za pravnu osobu, ili ime i prezime i jedinstveni matični broj, odnosno broj osobne iskaznice za fizičku osobu – Klijenta
- Oznaku vrijednosnog papira na koji se odnosi nalog;
- Instrukcije za izvršavanje naloga: cijena, ograničenje cijene i vremenski rok važenja naloga;
- Naznaku zadržanog prava otkaza naloga i rok otkaza;
- Broj vrijednosnih papira koji se kupuju ili prodaju
- Instrukcije o načinu izvršenja naloga za svaki nalog, u pogledu dinamike izvršenja i količinskih ograničenja.

Na zahtjev Klijenta daje se na uvid ispis iz evidencije koji se odnose na njegove poslove.

Nisu dozvoljene nikakve ispravke u knjizi naloga. Komisija za vrijednosne papire može propisati i druge obvezne elemente Knjige naloga.

### **3.10. OPIS SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA**

Podaci iz Ugovora o obavljanju brokerskih poslova kao i evidencija primljenih naloga čuvaju se u odvojenoj bazi podataka, a originali se trajno arhiviraju u prostorijama Banke.

Podaci o vlasniku i stanju klijentskog računa otvorenog kod RVP-a pri Banci evidentiraju se i čuvaju u posebnom programu RVP-a čiji je Banka ovlašteni korisnik. Klijentske račune će Banka zatvoriti na zahtjev klijenta ili kada na računu klijenta nema vrijednosnih papira duže od 12 mjeseci.

### **3.11. MOGUĆNOST UVIDA U INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA**

Banka je dužna Klijentu obezbijediti uvid i dati mu upute u sve javno dostupne informacije o vrijednosnim papirima, kao i u opća kretanja na tržištu vrijednosnih papira.

Osoblje koje prima naloge Banke ni u kom slučaju ne smije savjetovati klijente o kupovini ili prodaji vrijednosnih papira, niti na bilo koji način utjecati na njihove odluke o kupovini ili prodaji vrijednosnih papira.

### **3.12. ZAŠTITA INTERESA STRANKE**

Banka kod obavljanja usluga vezanih za vrijednosne papire u svemu mora paziti na interes Klijenta. Banka mora upozoriti Klijenta da investiranje u vrijednosne papire sa sobom nosi odgovarajući rizik. Potpisivanjem ugovora o posredovanju sa vrijednosnim papirima, kao i prilikom izdavanja naloga za kupovinu ili prodaju, Klijent izražava slaganje sa mogućnošću da uslijed tržišnih kretanja i drugih razloga koji utječu na tržište prodajom postigne nižu cijenu od one koju je platio za vrijednosne papire.

Banka je dužna upozoriti Klijenta ukoliko uoči da bi izvršenje naloga Klijenta moglo imati štetne posljedice za Klijenta. Ukoliko Klijent i dalje insistira na izvršenju takvog naloga, Banka je dužna osigurati pismenu izjavu Klijenta o tome da je od strane ovlaštenih osoba Banke bio upoznat sa mogućim štetnim posljedicama, te da je i pored toga pristao na izvršenje istog. Brokeri pojedinačno kao niti Banka ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za posljedice Klijetnove odluke. Banka vodi Registar pritužbi u elektronskom obliku, te obavještava podnosioca pritužbe o rješavanju pritužbe.

### **3.13. NAČIN PROMJENE NALOGA**

Klijent može svoj nalog promijeniti samo u slučaju da nalog nije izvršen, odnosno njegovo izvršenje je moguće spriječiti, na način da opozove izvršeni nalog, te izda novi nalog. Opoziv i novi nalog se hronološki upisuju u elektronsku knjigu naloga, te se izvršavaju prema redoslijedu prijema i u skladu sa instrukcijom klijenta.

### **3.14. OPOZIV NALOGA**

Klijent može opozvati svoj nalog samo u slučaju, ako nalog još nije realizovan, odnosno njegovu realizaciju je moguće spriječiti. Klijent može opozvati nalog, a Banka će opozvati nalog prije njegovog izvršenja, i to za neizvršenu količinu iz naloga, upisom u elektronsku knjigu naloga.

### **3.15. NAČIN IZVRŠENJA OBVEZA NASTALIH IZVRŠENJEM NALOGA**

Banka će osigurati da vrijednosni papiri koje je kupila na osnovu naloga za kupovinu, budu preknjiženi na račun Klijenta kod RVP-a.

Banka će po osnovu izvršene kupovine vrijednosnih papira za Klijetna, troškove transakcije namiriti iz sredstava avansa najkasnije dva dana po izvršenju naloga (T+2);

Sve novčane obaveze prema Klijentu po osnovu prodaje vrijednosnih papira, Banka će bez odlaganja ispuniti shodno Pravilima RVP-a.

Banka će dati nalog banci depozitaru za isplatu sredstava Klijenta od izvršene prodaje umanjeno za troškove transakcije, odnosno Banka po osnovu instrukcije od strane klijenta može novac zadržati na namjenskom računu za trgovanje u svrhu daljeg investiranja; U slučaju da je nalog izdat sa namirom preko računa otvorenog kod banke skrbnika, obaveze proistekle iz realizacije takvog naloga izvršava Banka skrbnik.

Obračun obavljenog posla će Banka uručiti odmah poslije posla, a najkasnije sljedeći radni dan po ispunjenju obaveza iz posla koji je sklopljen za račun Klijenta.

### **3.16. POSLOVI SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA IZVAN BERZE ILI DRUGOG UREĐENOg JAVNOg TRŽIŠTA**

Banka će posredovati pri kupoprodaji vrijednosnih papira izvan berze između kupca i prodavca i pri darovanju vrijednosnih papira od strane darodavca daroprimcu, koji nije član uže porodice u smislu važećih propisa. Banka nije ugovorna strana u ugovorima.

Ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni ovim Pravilima poslovanja, ugovor zaključen između prodavca i kupca odnosno darodavca i daroprimaca, Banka ovjerava svojim pečatom, čime se potvrđuje validnost predmetnog ugovora, tj. potvrđuje se da je taj ugovor sačinjen u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Komisije.

#### **3.16.1. NAČIN IZVRŠENJA POSLOVA POSREDOVANJA U KUPOPRODAJI IZVAN BERZE**

Kupac i prodavac zaključuju ugovor u pismenoj formi u sjedištu Banke ili u mreži poslovnica Banke.

Banka će odbiti posredovanje ukoliko postoje ograničenja za kupoprodaju u skladu sa važećim Pravilnikom o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirima. Ukoliko ovlaštena osoba u Banci ima osnova za odbijanje u posredovanju, o tome će odmah obavijestiti obje ugovorne strane i navesti razloge odbijanja.

#### **3.16.2. OBAVEZE BANKE U KUPOPRODAJI IZVAN BERZE**

Banka je dužna prilikom sklapanja ugovora između kupca i prodavca provjeriti:

- Identitet kupca i prodavca;
- Cijenu navedenu u ugovoru;
- Dokaz o plaćanju;
- Ograničenja provođena ovog posla propisana u članu 35. ovih Pravila;
- Da izvršenje kupoprodajnog ugovora nije u suprotnosti sa propisima o preuzimanju dioničkih društava, propisima o prometu vrijednosnih papira i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Identitet kupca Banka provjerava uvidom u:

- 1) Originalnu ili ovjerenu kopiju dokumentacije koja je obavezna kod zaključivanja ugovora o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima
- 2) Broj računa kod banke i to:
  - za pravne osobe: ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

- za fizičke osobe: štedna knjižica, Bankarska kartica ili druga odgovarajuća potvrda banke
- 3) Cijenu ugovora i to na dan zaključenja ugovora kod Banke u skladu sa važećim Pravilnikom o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima.
  - 4) Dokaz o plaćanju na osnovu originalne uplatnice koju je kupac dužan dostaviti. Uplatilac i isplatilac kupoprodajne cijene moraju biti ugovarači iz ugovora. Cijena iz ugovora mora biti u cijelosti uplaćena. Ukoliko Banka posumnja u ispravnost potvrde i uplatnice, o uočenim nepravilnostima će bez odlaganja obavijestiti Komisiju i prodavca. U slučaju da se radi o Paketu dionica u skladu sa propisima Komisije, plaćanje se vrši preko namjenskog računa za vanberzansko trgovanje.
  - 5) Dokumentaciju koja dokazuje da je količina VP koja je predmet kupoprodaje u skladu sa ograničenjima propisanim Pravilnikom o posredovanju sa vrijednosnim papirima. Banka vrši navedenu provjeru podnošenjem zahtjeva RVP-a, najkasnije prvog narednog dana od dana zaključenja ugovora.
  - 6) Ograničenje iz prethodnog člana ne uključuje kupovinu/prodaju dionica putem Paketa dionica u skladu sa Pravilnikom o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirima.
  - 7) Provjerava usklađenost kupoprodajnog ugovora s propisima o preuzimanju dioničkih društava, o prometu vrijednosnih papira i drugim zakonskim i podzakonskim aktima na osnovu podataka iz obavijesti od RVP-a iz stava 4. Ovog člana.

Nakon završetka provjera, te nakon zaprimanja potvrde od kupca i prodavca o izvršenom plaćanju i plaćanju naknade Banci i troškova trećim licima, Banka će ovjeriti ugovor svojim pečatom i potpisom ovlaštenog lica.

Banka vrši podnošenje prijave za prijenos vlasništva kod RVP-a i prijavu kupoprodaje berzi najkasnije prvog narednog radnog dana dobijanja obavijesti od RVP-a, a u skladu sa pravilima Berze i Registra.

### **3.16.3. NAČIN IZVRŠENJA POSLOVA POSREDOVANJA KOD DAROVANJA IZVAN BERZE**

Darodavac i daroprimec (u daljem tekstu: ugovorne strane) zaključuju ugovor u pismenoj formi u sjedištu Banke ili u prostorijama pravnih lica sa kojima Banka ima zaključen ugovor o trgovinskom zastupanju.

Banka će odbiti posredovanje ukoliko postoje ograničenja za darovanje koja se odnose na ugovorne strane u skladu sa Pravilnikom o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima.

### **3.16.4. OBAVEZA BANKE KOD DAROVANJA IZVAN BERZE**

Banka će izvršiti provjeru identiteta u skladu sa Pravilima.

Banka provjerava da li su predmet darovanja vrijednosni papiri u skladu sa ograničenjima iz Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima. Ako Banka utvrdi nepravilnosti prilikom provjere darodavnog ugovora o tome će bez odlaganja obavijestiti ugovorene strane.

Po završetku provjera, a nakon zaprimanja potvrde od darodavca i daroprimeca, o izvršenom plaćanju naknade na račun Banke kao i potvrde o izvršenom plaćanju troškova trećim licima, Banka će ovjeriti ugovor o darovanju pečatom Banke i potpisom ovlaštene osobe.

### **3.16.5. OBAVEZE KLIJENTA**

Klijent je dužan obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje istinitost podataka potrebnih za sklapanje ugovora.

Ukoliko klijent ne obezbijedi dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, Banka će odbiti da posreduje pri zaključenju ugovora.

Klijent je dužan izvršiti uplatu naknade za poslove izvanberzanskog posredovanja i ostale naknade trećim licima. Ukoliko se radi o paketu dionica gdje se plaćanje kupoprodajnog iznosa vrši preko namjenskog računa za vanberzansko trgovanje, kupac će pored naknada trećim licima uplatiti i ukupni kupoprodajni iznos, a prodavcu će kupoprodajni iznos biti umanjen za iznos naknade Banke i naknade trećim licima. Naknada za ove poslove određena je Tarifom naknada poslovanja sa vrijednosnim papirima.

Banka ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posljedice Klijentove odluke da kupi/proda vrijednosne papire izvan berze niti da daruje/primi na dar vrijednosne papire. Banka ne odgovara Klijetnu za štetu koja mu je prouzrokovana nesavjesnim postupanjem druge ugovorne strane. Usluge posredovanja ne podrazumijevaju savjetovanje Klijeta o pomenutim transakcijama.

Podaci o Klijentu, vrsti i datumu zaključenja Ugovora, Banka posebno evidentira, a dostavljene dokumente trajno arhivira i čuva u postorijama Banke. Banka je dužna da vodi evidenciju o poslovima izvanberzanskog posredovanja na uredan i ažuran način. Na zahtjev klijenta, Banka će mu predočiti izvod iz evidencije koji se odnosi na njegovo poslovanje kod Banke.

### **3.17. PODACI I DOKUMENTI POTREBNI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU POSLOVA SA VRIJEDNOSnim PAPIRIMA**

Za sklapanje Ugovora Klijent je obvezan dati sljedeće podatke:

- a. Za fizičke osobe:
  - a. Domaća fizička osoba:
    - i. Kopija identifikacionog dokumenta sa slikom (lična/osobna karta ili pasoš) sa kojeg se uzima JMBG i broj identifikacionog dokumenta, adresa i mjesto stanovanja, sa poštanskim brojem mjesta stanovanja;
  - b. Strana fizička osoba - nerezident:
    - i. Kopija identifikacionog dokumenta sa slikom (isključivo pasoš) sa kojeg se uzima JMBG i broj identifikacionog dokumenta, adresa i mjesto stanovanja, sa poštanskim brojem mjesta stanovanja;
    - ii. Matični broj ukoliko ga ne sadrži identifikacioni dokument;
- c. Domaća pravna osoba:
  - i. Registracija društva - sa obaveznom mogućnošću identifikacije osnivača društva koji su naznačeni u registraciji, iz koje se jasno i nedvosmisleno vidi ko zastupa društvo, a isti je naveden u registraciji. Pravna osoba je u obvezi u roku od petnaest dana obavjestiti Banku i dokumentovati svaku promjenu osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje društva;
  - ii. Identifikacioni broj društva;

- iii. Kopija identifikacionog dokumenta zastupnika sa slikom (lična/osobna karta ili pasoš) sa kojeg se uzima JMBG i broj identifikacionog dokumenta, adresa i mjesto stanovanja sa poštanskim brojem mjesta stanovanja;
- iv. Broj telefona, fax-a i e-mail adresa društva;
- v. Naziv banke i broj žiro računa na memorandumu društva (ovjereno pečatom društva i potpisom od ovlaštene osobe) ili ugovor pravnog lica sa bankom;
- vi. Ime, prezime, adresa i broj identifikacionog dokumenta lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira.

d. Strana pravna osoba – nerezident:

- i. Registracija društva - sa obaveznom mogućnošću identifikacije osnivača društva koji su naznačeni u registraciji, iz koje se jasno i nedvosmisleno vidi ko zastupa društvo, a isti je naveden u registraciji. Pravna osoba je u obvezi u roku od petnaest dana izvestiti Banku i dokumentovati svaku promjenu osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje društva;
- ii. Identifikacioni broj društva;
- iii. Kopija identifikacionog dokumenta zastupnika sa slikom (pasoš) sa kojeg se uzima matični broj i broj identifikacionog dokumenta, adresa i mjesto stanovanja sa poštanskim brojem mjesta stanovanja;
- iv. Broj telefona, fax-a i e-mail adresa društva;
- v. Naziv banke, broj žiro računa, IBAN i SWIFT kod na memorandumu društva, ovjereno pečatom društva i potpisom od ovlaštene osobe;
- vi. Ime, prezime, adresa i broj identifikacionog dokumenta lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira;
- vii. Spesimen deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje;
- viii. Podatak o vlasniku/vlasnicima koji posjeduju više od 20 % vlasničkog udjela;
- ix. Kopija osobnog dokumenta ili pasoša/putovnice ovjerena od strane nadležne institucije osoba koje izravno posjeduju najmanje 20 % poslovnog udjela.

e. Drugu dokumentaciju koju odredi Banka.

Kopije stranih dokumenata moraju biti ovjerene kako slijedi:

- Ako BiH ima potpisani bilaterni ugovor sa zemljom nerezidenta-ovjera nadležnog organa;
- Ako država nerezagenta nije potpisnica Haške konvencije XII - ovjera nadležnog organa i nadovjera „Apostille“ pečatom;
- Ostalo (nadovjera od Ministarstva vanjskih poslova države gdje je izdata i odgovarajuće institucije BiH);
- Svi dokumenti se obavezno dostavljaju u prevodu na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, koji je sačinio (preveo i ovjerio) ovlašteni sudski tumač i ovjerio sud.

## **4. POSLOVI DEPOZITARA**

Banka depozitar obavlja poslove u skladu sa zakonom, propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH (u daljem tekstu: Komisija) i ugovorom o poslovima depozitara zaključenog sa Klijentom i to:

- Poslovi depozitara u emisiji vrijednosnih papira
- Poslovi depozitara za brokerske kuće

### **4.1. POSLOVI DEPOZITARA U EMISIJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

Ugovorom između Banke depozitara i Klijenta detaljnije se uređuju pitanja u vezi obavljanja poslova depozitara u emisiji vrijednosnih papira sa javnom ili zatvorenom ponudom. Prije zaključena ugovora Klijent je Banci depozitaru dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za uspostavljanje poslovnog odnosa s Bankom po osnovu poslova depozitara u emisiji vrijednosnih papira i otvaranje posebnog privremenog računa za uplate
- Odluka Emitenta koja je osnov za emisiju vrijednosnih papira (odluku o povećanju kapitala)
- Odluka Emitenta o emisiji vrijednosnih papira
- Rješenje Suda o upisu Emitenta u registar društava
- Kopija lične karte ili pasoša zakonitog zastupnika firme, te prijava prebivališta, popis imena i potpisi za raspolaganje sredstvima sa namjenskog računa, sa ovjerenim kopijama: ličnih karata/drugih identifikacionih dokumenata s fotografijom i prijava prebivališta/boravišta izdatih od strane nadležnog organa za svakog ovlaštenog potpisnika uz karton deponovanih potpisa.
- Saglasnost za emisiju organa nadležnog za nadzor poslovanja finansijskih organizacija, ako je emitent banka ili druga finansijska organizacija (za banke mišljenje Agencije za bankarstvo)
- Isprava o upisu podnosioca zahtjeva u Registar emitentata, ugovor s Registrom vrijednosnih papira
- Skraćeni prospekt ili prospekt za emisiju vrijednosnog papira, ne stariji od 6 mjeseci,
- Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH o odobrenju emisije vrijednosnih papira, po pribavljanju
- Objava javnog poziva, po pribavljanju
- Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH o uspješnosti emisije, po pribavljanju
- Odluka emitenta o odustajanju od emisije
- Druga dokumenta za koja Banka depozitar ocijeni da su neophodna

Navedeni dokumenti moraju biti original ili u kopijama uredno ovjerenim od strane nadležnih organa, ne stariji od 6 mjeseci. Za strana fizička lica koja dostavljaju ovjerenu kopiju pasoša, potrebno je obezbijediti ovjeren prijevod na jedan od službenih jezika u BiH, osim za identifikacione dokumente izdate u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori za koje se prihvata ovjereni kopija pasoša od nadležnog organa bez povratnog prevoda pasoša.

#### **4.1.1. OTVARANJE RAČUNA**

Banka depozitar uspostavlja poslovnu saradnju s Klijentom i otvara poseban privremeni račun za uplatu upisanih vrijednosnih papira na osnovu ugovora koji zaključuje s Klijentom u pisanoj formi. Sredstva na ovom računu se vode odvojeno od drugih sredstava depozitara.

#### **4.1.2. ODRŽAVANJE RAČUNA**

Održavanje podataka obuhvata pojedinačne podprocese, organizovane u sljedeće grupe:

- upis i uplate,
- isplate,
- održavanje podataka,
- evidentiranje provizije.
- 

#### **4.1.3. UPIS I UPLATA**

##### **Emisija javnom ponudom**

Emisija javnom ponudom vrijednosnih papira provodi se uz prospekt. Emisija javnom ponudom vrijednosnih papira ukupne vrijednosti do 100.000,00 KM provodi se uz skraćeni prospekt.

Uplata i upis vrijednosnih papira koji se prodaju putem javne ponude ne može se obavljati prije objave javnog poziva za upis i uplatu.

Upis vrijednosnih papira kod Depozitara obavlja se potpisivanjem izjave o upisu od strane kupca u tri primjerka.

Izuzetno, od gore navedenog stava, upis vrijednosnih papira kod emisije javnom ponudom koja se obavlja putem berze vrši se kod ovlaštenog učesnika na tržištu vrijednosnih papira davanjem naloga za kupovinu vrijednosnih papira, a uplate se vrše kod Banke depozitara.

Banka depozitar je dužna kod emisije dionica javnom ponudom, na svojoj internet stranici objaviti obrazac izjave o upisu, a izjave se mogu primati i elektronskim putem.

Kupac može upis obaviti lično ili putem punomočnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika ili punomočnika za pravno lice, uz priloženu punomoć.

Izjava o upisu mora minimalno sadržavati slijedeće elemente:

- naziv i sjedište Depozitara,
- ime i prezime, adresu, JMBG za fizička lica, odnosno naziv, sjedište i registarski ( JIB ) broj za pravna lica,
- broj, vrstu i klasu vrijednosnih papira, nominalnu vrijednost i cijenu po kojoj se obavlja upis,
- izričit navod davaoca izjave da će upisane vrijednosne papire uplatiti pod uslovima utvrđenim u javnom pozivu odnosno prospektu,
- izričit navod davaoca izjave da je upoznat sa sadržajem javnog poziva odnosno prospектa,
- potpis davaoca izjave ili punomočnika odnosno zakonskog zastupnika i datum upisa.
- broj računa i naziv banke na koji će se izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava kupcima u slučaju prekida upisa i uplate, neuspješnog okončanja emisije ili obustavljanja emisije od strane Komisije.

Rok za upis i uplatu vrijednosnih papira određuje emitent i isti ne može biti duži od roka utvrđenog zakonom i propisima Komisije, odnosno javnim pozivom za upis i uplatu.

Uplata vrijednosnih papira koji se prodaju putem javne ponude može se vršiti samo u novcu, izuzev po odobrenju Komisije u slučaju emisije putem nadmetanja, kada se može vršiti i u stvarima i pravima.

Banka depozitar u toku trajanja prodaje vrijednosnih papira prima uplate u novcu (u gotovini, putem čeka, bezgotovinskim prilivima: papirni nalog, elektronski i dr.) na poseban privremeni račun, vodi ih odvojeno od drugih sredstava depozitara pod imenom kupca, do oslobođanja istih u korist emitenta ili do povrata istih kupcu.

Emisija vrijednosnih papira javnom ponudom može biti okončana i prije isteka roka za upis i uplatu kada su svi ponuđeni vrijednosni papiri upisani i uplaćeni prije isteka objavljenog roka.

### **Emisija zatvorenom ponudom**

Emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom vrši se uz skraćeni prospekt. Uplata vrijednosnih papira može se vršiti u novcu i/ili unosom stvari i/ili prava. Uplata se ne može obavljati putem kompenzacije, cesije ili drugim vrstama vrijednosnih papira.

Banka depozitar u toku trajanja prodaje vrijednosnih papira prima uplate u novcu (u gotovini, putem čeka, bezgotovinskim prilivima: papirni nalog, elektronski i dr.) na poseban privremeni račun i vodi ih odvojeno od drugih sredstava depozitara pod imenom kupca, do oslobađanja istih u korist emitenta ili do povrata istih kupcu.

Uplate vrijednosnih papira mogu da se obavljaju i unosom stvari i/ili prava, ali se njihova vrijednost obavezno iskazuje u novcu. U ovom slučaju, Banka depozitar pribavlja od kupca dokumentaciju koja vjerodostojno potvrđuje kupovinu vrijednosnih papira unošenjem stvari i/ili prava (ugovor o kupoprodaji, zemljišno-knjižni izvadak, deponovanu vlastitu mjenicu, izjavu o prijenosu stvari i/ili prava ili drugi sličan dokument), a od emitenta procjenu stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke, koja obavezno uključuje opis, način iskazivanja i procjenu vrijednosti uloga.

Uplate vrijednosnih papira unosom stvari i/ili prava izvršavaju se tako da se emitentu omogući trajno i slobodno raspolaganje stvarima i/ili pravima po isteku roka za upis i uplatu vrijednosnih papira.

Rok za upis i uplatu vrijednosnih papira određuje emitent i isti ne može biti duži od roka utvrđenog zakonom i propisima Komisije.

Broj upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira može biti manji, ali ne veći od broja utvrđenog odlukom o emisiji.

#### **4.1.4. USPJEŠNOST EMISIJE I IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA**

Banka depozitar dostavlja Komisiji i emitentu pismeni izvještaj o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira najkasnije pet dana od isteka roka za upis i uplatu.

Na osnovu izvještaja Banke depozitara Komisija donosi rješenje kojim utvrđuje da je emisija javnom ponudom uspjela i određuje ukupan broj i iznos prodanih vrijednosnih papira ili emisiju javnom ponudom proglašava neuspjelom.

Na temelju rješenja Komisije, emitent objavljuje izvještaj o broju i iznosu upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira u najmanje jednim dnevnim novinama, koje izlaze na području Federacije, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema rješenja Komisije, isto i u slučaju da Komisija emisiju proglaši neuspjelom.

#### **4.1.5. ISPLATE**

Sredstvima uplaćenim za upisane vrijednosne papire emitent ne može raspolagati prije okončanja postupka emisije.

Po primitku rješenja Komisije o uspješnosti emisije vrijednosnih papira putem zatvorene ponude koje dostavlja emitent, Banka depozitar prema instrukciji emitenta prenosi sredstva sa posebnog privremenog računa za uplatu upisanih vrijednosnih papira u emisiji na redovan račun emitenta odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema rješenja Komisije ili ukoliko je emisija proglašena neuspješnom ili je Emitent odustao od emisije obavlja povrat izvršenih uplata uplatiocima sredstava. Rok povrata izvršenih uplata ne može biti duži od 10 dana od dana prijema rješenja Komisije.

Ukoliko emitent u propisanom roku ( 15 dana ) od dana prijema rješenja Komisija ne dostavi Banci depozitaru odluku o uspješnosti emisije, Banka depozitar obavlja povrat uplaćenih sredstava kupcima.

Banka depozitar dostavlja obavijest o izvršenom prenosu sredstava Komisiji i emitentu odmah po prenosu sredstava, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršenog prenosa sredstava.

Za obavljene poslove depozitara u emisiji vrijednosnih papira banka fakturiše, knjigovodstveno evidentira i naplaćuje jednokratnu naknadu i troskove prenosa sredstava.

#### **4.1.6. ODRŽAVANJE PODATAKA**

Banka depozitar emitenta mijenja uslove obavljanja poslova depozitara u emisiji vrijednosnih papira, regulisane zaključenim ugovorom samo u pisanoj formi, putem odgovarajućih izmjena i/ili dopuna (aneksa) osnovnog ugovora.

Izmjene i/ili dopune ugovora mogu biti inicirane od strane Klijenta, banke ili regulatora i obavljaju se po prethodno opisanoj proceduri kreiranja i zaključenja osnovnog ugovora.

Tim za depozitarske poslove je odgovoran da kontinuirano održava podatke o Klijentu, permanentno obavljajući monitoring i Klijenta i transakcija koje obavlja u okviru nadležnosti ovog tima, provjerava identitet i prihvatljivost Klijenta, postupajući u skladu sa aktima Banke, zakonom i drugim propisima kojima su regulisane aktivnosti na spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te da o uočenim nepravilnostima, odnosno sumnjama bez odlaganja upozna rukovodioca Odjela za trgovinu i investicijsko bankarstvo.

### **4.2. POSLOVI DEPOZITARA ZA PROFESIONALNE POSREDNIKE U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

U cilju realizacije novčanih transakcija po osnovu prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu, profesionalni posrednici otvaraju posebne namjenske račune kod banke koja ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira.

Profesionalni posrednik je dužan, uz zahtjev za zaključivanje ugovora o obavljanju depozitarskih poslova, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje Suda o upisu profesionalnog posrednika u registar društava
- Dozvola Komisije za obavljanje brokersko-dilerskih poslova
- Odobrenje Komisije za upis u sudski registar privrednog društva za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira
- Kopija lične karte ili pasoša i prijava prebivališta lica ovlaštenog za zastupanje firme, popis imena i potpisi za raspolaganje sredstvima sa namjenskog računa, sa ovjerenim kopijama: ličnih karata/drugih identifikacionih dokumenata s fotografijom i prijava prebivališta/boravišta izdatih od strane nadležnog organa za svakog ovlaštenog potpisnika, uz obrasce ovjere potpisa
- Druga dokumenta za koja Banka depozitar ocijeni da su neophodna

Navedeni dokumenti moraju biti original ili u kopijama uredno ovjerenim od strane nadležnih organa.

#### **4.2.1. OTVARANJE RAČUNA**

Na osnovu potписанog ugovora, ukoliko su dostupne sve informacije i dokumentacija neophodna za iniciranje i izvršenje radnji na otvaranju računa, otvaraju se posebni namjenski računi za profesionalnog posrednika unosom podataka o Klijentu i upisom istih u IS Banke.

Banka depozitar otvara profesionalnom posredniku sljedeće posebne namjenske račune:

- brokerski račun - račun na kojem se primaju i drže novčana sredstva nalogodavaca profesionalnog posrednika, sredstva na ovom računu nisu imovina profesionalnog

- posrednika, ne ulaze u likvidacijsku ili stečajnu masu i ne mogu se koristiti za naplatu potraživanja trećih lica prema profesionalnom posredniku,
- račun za prijeboj i poravnanje – namjenski račun za izvršenje novčanih obaveza i prijem potraživanja po osnovu poslova s vrijednosnim papirima zaključenim na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

Novčane transakcije na osnovu prometa vrijednosnih papira na berzi i drugom uređenom javnom tržištu Banka depozitar izvršava po nalogu profesionalnog posrednika, a u skladu sa zakonom i drugim propisima, općim aktima RVP-a i Berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, na osnovu izvještaja o zaključenim transakcijama berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta i na osnovu obavještenja koje sačinjava RVP za članove sistema Registra o izvršenom obračunu, prebijanju i poravnanju, odnosno obavještenju o iznosu neto dugovanja ili neto potraživanja.

Banka depozitar je dužna izvršiti kontrolu naloga prije svake isplate po osnovu prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu, te je dužna voditi stanje sredstava svakog Klijenta i vršiti kontrolu sredstava svakog Klijenta na namjenskom računu profesionalnog posrednika sukladno zakonu i drugih aktima donesenih od strane regulatora.

Berza na kraju dana trgovanja vrijednosnim papirima dostavlja Banci depozitaru dnevni izvještaj o zaključenim poslovima na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u elektronskoj formi. Profesionalni posrednik dostavlja Banci depozitaru obavještenje RVP-a o neto dugovanju ili potraživanju lično, putem faxa ili u elektronskoj formi.

Profesionalni posrednik koji je dobio obavještenje o iznosu neto dugovanja dužan je uplatiti iznos neto dugovanja shodno Pravilima RVP-a. Podnosi Banci depozitaru nalog za isplatu neto dugovanja na teret njegovog računa za prebijanje i poravnanje, a u korist računa za prebijanje i poravnanje RVP-a kod Centralne banke BiH.

Profesionalni posrednik dužan je uputiti nalog za isplatu neto dugovanja Banci depozitaru najmanje dva sata prije isteka roka za isplatu na račun Registra, lično, u elektronskoj formi ili putem faksa. Uz ovaj nalog profesionalni posrednik dostavlja Banci depozitaru i naloge za prijenos sredstava sa namjenskog računa, brokerskog ili dilerskog, zavisno od toga da li je on kupovao u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime, a za račun nalogodavca. Podaci o vrsti računa sa kojeg se prenose sredstva i iznosu dugovanja kontrolišu se sa obavještenja Registra.

Ukoliko je nalog za prijenos novčanih sredstava ispravan i postoji pokriće za njegovo izvršenje, Banka depozitar nalog izvršava odmah, putem RTGS-a.

Ukoliko nalog nije kompletan, potpisani od strane ovlaštenog lica i ovjeren odgovarajućim pečatom, pravilno popunjeno ili ne postoji pokriće za njegovo izvršenje, Banka depozitar u kontaktu sa profesionalnim posrednikom zahtijeva posebne instrukcije (slanje ispravnog naloga, obezbjeđenje potrebnih sredstava, dopunu naloga i sl.). U tom slučaju, vrijeme prijema novog naloga ili dopune naloga ili vrijeme obezbjedjenja sredstava se smatra vremenom prijema naloga sa aspekta rokova izvršenja naloga profesionalnog posrednika.

Na dan poravnanja RVP uplaćuje novčana sredstva na račun za prijeboj i poravnanje. Iznos uplaćenih sredstava mora odgovarati iznosu navedenom na obavještenju RVP-a za određeni dan trgovanja.

Profesionalni posrednik je dužan dostaviti banci depozitaru naloge za isplatu izvršenih prodaja u propisanoj formi putem lične dostave ili u elektronskoj formi ili putem faksa, a u drugom i trećem slučaju naknadno dostaviti original naloga i putem lične dostave.

Profesionalni posrednik uz ove naloge dostavlja Banci depozitaru naloge za prenos sredstava na namjenski račun, brokerski ili dilerski, u ovisnosti od toga da li je kupovao ili prodavao u

svoje ime i za račun nalogodavca ili u svoje ime i za svoj račun, te iznose obavljenih kupovina odnosno prodaja.

Banka depozitar obavlja kontrolu naloga profesionalnog posrednika i u slučaju ispravnosti izvršava se isplata sredstava po osnovu prometa vrijednosnih papira nalogodavcu isključivo na račun nalogodavca otvoren kod iste ili druge banke i pri tome obavezno naznačava da se radi o isplati sredstava po osnovu prometa vrijednosnih papira.

Verifikovan izvod namjenskog računa na određen dan ovjeren pečatom i potpisom se proslijeduje Klijentima - profesionalnim posrednicima.

#### **4.2.2. ZATVARANJE RAČUNA**

Namjenski račun profesionalnog posrednika u prometu vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu se može zatvoriti na osnovu:

- zahtjeva Klijenta-profesionalnog posrednika koji je vlasnik računa
- po službenoj dužnosti – odlukom nadležnog organa odnosno regulatora

Banka depozitar a osnovu primljenog zahtjeva Klijenta u pisanoj formi potписанog od strane ovlaštenog lica ili odluke nadležnog organa/regulatora i naloga Klijenta za prenos sredstava s tog računa, procesuira podatke. Po obradi podataka, naplati naknada za prenos sredstava s tog računa.

#### **4.2.3. TARIFA USLUGA**

Za izvršene usluge po osnovu Ugovora predviđenih ovim Pravilima poslovanja, Banka Klijentu obračunava naknade u skladu sa Tarifom Banke u poslovanju sa vrijednosnim papirima na koju je data saglasnost od strane Komisije.

#### **4.2.4. EVIDENTIRANJE PROVIZIJE**

Back office – podrška tržištu knjiži uplatu i nalog uplate dostavlja Timu za depozitarske poslove. Ovjerен nalog za knjiženje se odlaže i čuva u Odjelu za trgovinu i investicijsko bankarstvo.

#### **4.2.5. ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA ODNOŠNO DOKUMENTACIJE**

Banka depozitar evidencije o Klijentima i dokumentaciju po osnovu obavljanja depozitarskih poslova emitenta čuva na način i u rokovima, odlaže ih u arhivu i sa istim postupa u skladu s zakonom, propisima kojima se reguliše arhiviranje i arhivska građa u FBiH i općim aktima Banke o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Banke, aktom o radu i odlaganju dokumentacije Banke i spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

### **5. RAZVRSTAVANJE KLIJENATA**

Razvrstavanje svojih klijenata kojim pruža brokerske usluge Banka vrši obzirom na njihovo znanje, iskustvo, finansijsku situaciju i ulagačke ciljeve.

U skladu sa ovim Pravilnikom, Banka klijente razvrstava na male i profesionalne investitore. Banka vrši razvrstavanje na osnovu podataka dobijenih od klijenta, a koji se prikupljaju putem Upitnika kojeg klijent potpisuje (klijent potpisuje jedan primjerak, koji ostaje Banci, a na zahtjev klijenta, Banka će klijentu izraditi kopiju Upitnika). Podatke dobijene od klijenta, Banka može smatrati vjerodostojnjima, osim kada joj je poznato ili bi joj trebalo biti poznato da su podaci očito zastarjeli, netačni ili nepotpuni. Klijent je dužan obavijestiti Banku o promjeni relevantnih podataka.

Potpisom izjave o razvrstavanju na malog ili profesionalnog ulagatelja, klijent potvrđuje da je saglasan sa izvršenom kategorizacijom te da ga je Banka upoznala sa ovim Pravilnikom. Unutar organizacijske strukture Banke, prikupljanje podataka od klijenata i samu kategorizaciju klijenta vrši Odjel za trgovinu i investicijsko bankarstvo.

### **5.1. PROFESIONALNI INVESTITOR**

U skladu sa Zakonom i Pravilnikom, Profesionalnim investitorom smatra se klijent koji posjeduje dovoljno iskustva, znanja i stručnosti za samostalno donošenje odluka o ulaganjima i pravilnoj procjeni s time povezanih rizika.

Lica koji se smatraju profesionalnim investitorom prilikom pružanja svih investicijskih usluga i obavljanja aktivnosti iz Zakona i Pravilnika su:

a) lica koji za djelovanje na finansijskom tržištu podliježu obavezi odobrenja ili/i nadzora nadležnog regulatornog tijela:

- investicijska društva,
- kreditne institucije,
- ostale finansijske institucije s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju njihov rad,
- društva za osiguranje,
- subjekti za zajednička ulaganja i njihova društva za upravljanje,
- penzioni fondovi,
- ostali institucionalni investitori koji podliježu obavezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na finansijskom tržištu.

b) Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt, Centralna banka BiH, Međunarodni monetarni Fond, Evropska Centralna banka, Evropska investicijska banka i ostale slične međunarodne institucije.

c) Ostali institucionalni investitori čija je glavna aktivnost investiranje, a koji ne podliježu obavezi odobrenja ili nadzora od strane Komisije.

d) Pravna lica koja, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljavaju najmanje dva od sljedećih uslova:

- ukupna aktiva iznosi najmanje 20.000.000,00 KM
- neto prihod iznosi najmanje 40.000.000,00 KM
- kapital u iznosu najmanje 4.000.000,00 KM

Osim klijenata iz prethodnih stavki, Banka može kao profesionalne investitore tretirati i druge klijente, ako su zadovoljeni kriteriji i postupci propisani ovim uslovima:

- Banka može klijente tretirati kao profesionalne investitore, isključivo na osnovu njihovog zahtjeva i ako Banka procijeni da klijent, ovisno o vrsti transakcije ili usluge, posjeduje dovoljno znanja, iskustva i stručnog znanja da je sposoban donositi vlastite odluke o ulaganjima i razumjeti uključeni rizik, s obzirom da za takvog klijenta Banka ne može pretpostaviti da isti posjeduje stručno znanje i iskustvo, istovjetno znanju i iskustvu klijenata opisanih u predhodnom stavu.
- Procjenom iz prethodne alineje ovog stava trebaju biti zadovoljena najmanje dva od navedenih kriterija:
  1. klijent je na za njega mjerodavnom tržištu kapitala izvršio prosječno 10 transakcija značajne vrijednosti, unutar svakog tromjesečja, unatrag godine dana (mjerodavno tržište je tržište na kojem se trguje finansijskim instrumentima za koje klijent želi dobiti status profesionalnog investitora),

2. veličina klijentovog portfelja finansijskih instrumenata prelazi 1.000.000,00 KM (Portfelj finansijskih instrumenata podrazumijeva i novčana sredstava i finansijske instrumente),
3. klijent radi ili je radio u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o planiranim transakcijama ili uslugama.

## **5.2. MALI INVESTITORI**

Svi klijenti koji ne udovoljavaju predhodnim zahtjevima, smatraju se malim investitorima. Mali investitori su i klijenti koje je Banka razvrstala kao male investitore u skladu sa odredbama Pravilnika o većem nivou zaštite (dotadašnji profesionalni investitori).

Mali investitori općenito uživaju veći stepen zaštite klijenata u skladu sa relevantnom pravnom regulativom (npr. sklapanje ugovora u pisanom obliku, standardizirano podnošenje pritužbi, sastavljanje promotivne i druge dokumentacije za koju je izvjesno da će biti dostupna malom investitoru u skladu sa odredbama Pravilnika).

Prije nego što mu prvi put pruži investicijsku uslugu, Banka je dužna s malim investitorom sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji uređuje njihova međusobna prava i obaveze. Prava i obaveze iz spomenutog ugovora mogu biti dio i drugih pravnih akata investicijskog društva.

Banka će male investitore prilikom sklapanja ugovora upoznati sa uslovima ugovora, općim informacijama o Banci i uslugama koje Banka pruža, razvrstavanjem klijenta kao malog investitora, općenitim prikazom svojstava i rizika povezanih sa finansijskim instrumentima, obvezama izvještavanja od strane Banke, pravilima Banke u vezi upravljanja sukobom interesa.

Klijenti se mogu odreći višeg nivoa zaštite koja proizlazi iz pravila poslovnog ponašanja samo ako poštuju sljedeći postupak:

1. pisanim putem zatraže tretman profesionalnog investitora, općenito ili u odnosu na neku posebnu investicijsku uslugu, transakciju, vrstu transakcije ili proizvod,
2. Banka ga je dužna pismeno upozoriti koji nivo zaštite i prava, koji pruža sistem zaštite investitora, može izgubiti,
3. pisanim putem potvrde, u posebnom dokumentu odvojenom od ugovora, da ih je Banka pisanim putem upozorila koji novo zaštite i prava, koju pruža sistem zaštite investitora, mogu izgubiti te da su svjesni posljedica gubitka nivoa zaštite.

Prije odluke o prihvatanju zahtjeva za odricanje od višeg nivoa zaštite koja proizlazi iz pravila poslovnog ponašanja, Banka će poduzeti sve razumne korake kako bi utvrdilo udovoljava li klijent zahtjevima iz prethodnih stavova.

Profesionalni investitor dužan je obavjestiti Banku o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na njegov status.

Banka je dužna poduzeti odgovarajuće mjere u vezi promjene statusa klijenta ako sazna da klijent više ne ispunjava uslove propisane za profesionalnog investitora.

## **5.3. VIŠI NOVO ZAŠTITE KLIJENTA**

Klijent ima pravo biti razvrstan u drugu kategoriju klijenta u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Banka ima obavezu, na zahtjev klijenta koji se u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika smatra profesionalnim investitorom, razvrstati kao malog investitora, čime takav klijent ostvaruje veći stepen zaštite.

Ukoliko klijent koji je u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika razvrstan kao profesionalni investitor, smatra da ne može propisno procijeniti ili upravljati uključenim rizicima, obavezан je zatražiti viši nivo zaštite.

U slučajevima kada klijent koji se smatra profesionalnim investorom, u skladu sa ovim Pravilnikom, sa Bankom sklopi ugovor na osnovu kojeg neće biti tretiran kao profesionalni investor, Banka mu je dužna pružiti viši nivo zaštite, a takav ugovor također treba biti u pisanim oblicima, te je u takvom ugovoru potrebno naznačiti odnosi li se na jednu ili više usluga ili transakcija, ili na jednu ili više vrsta proizvoda ili transakcija.

## **6. ODGOVORNOST KLIJENTA ZA POTPUNOST I TAČNOST PODATAKA**

Klijent garantuje za tačnost i istinitost podataka. Ukoliko Klijent odbije proslijedivanje nekog od navedenih podataka, Banka može odbiti sklapanje Ugovora o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima. Ukoliko Banka unatoč nepotpunim podacima zaključi Ugovor o obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima, Klijent snosi svu odgovornost za posljedice nastale zbog nepotpunih podataka.

Banka će godišnje ažurirati podatke o identifikaciji nalogodavaca, domaćih i inostranih pravnih osoba, na osnovu ovjerene potvrde izdate od strane ovlaštene osobe pravnog lice da nije došlo do izmjena sljedećeg: promjene direktora, osnivača i registracije kod suda. Ukoliko je došlo do prethodno navedenog, Klijent je dužan ponovno dostaviti ovjerene dokumente na osnovu kojih je zaključen Ugovor o obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima, a na kojima je došlo do izmjena. Ukoliko Klijent ne dostavi pomenutu dokumentaciju, Banka može otkazati Ugovor o obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima.

## **7. NAVOD POSLJEDICA NEIZVRŠENJA OBAVEZA**

Klijent je odgovoran Banci za štetu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, koja nastane neizvršavanjem obaveza preuzetih ugovorom i u drugim slučajevima propisanim Zakonom i Ugovorom.

Banka je dužna postupati sa pažnjom dobrog privrednika i odgovorna je klijentu za štetu koju prouzrokuju neizvršenjem, odnosno nepravilnim i neblagovremenim izvršenjem, obaveza preuzetih ugovorom.

## **8. POSLOVNA TAJNA**

Podaci o Klijentima, njihovoj imovini i evidenciji poslovanja sa vrijednosnim papirima, predstavljaju poslovnu tajnu Banke. Svi ostali podaci iz Ugovora potpisanih između Klijenta i Banke također predstavljaju poslovnu tajnu, ako zakonom nije određeno drugačije. Pristup podacima koji imaju karakter poslovne tajne, imaju samo ovlaštena lica Banke. Banka može dati na uvid podatke o Klijentima jedino u situaciji kada Komisija za VP FBiH ili Sarajevska berza/burza vrijednosnih papira traži te podatke, sukladno zakonu i općim aktima Komisije i pravilima Berze ili po nalogu drugog nadležnog organa.

Uposlenici Odjela za trgovinu i investicijsko bankarstvo, dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju informacije koje dobiju u vezi sa obavljanjem njihovog posla, a koja još nije postala javna i koja bi mogla da utiče na cijenu vrijednosnog papira. Uposlenici su također u obvezi da finansijske i ostale važne informacije koje su im zbog prirode posla kojim se bave dostupne, tretiraju kao povjerljive informacije, osim kad se za njihovo objavljivanje predviđa zakonom i ovim pravilima poslovanja.

Pomenuta lica nisu obavezna čuvati tajnost podataka:

- ako su podaci i informacije opšte poznati ili su dostupni javnosti,
- ako, po zakonu ili važećim propisima postoji obaveza javnog saopštavanja podataka,
- ako Emitent dostavi u pisanoj formi ovlaštenje o javnom saopštavanju podataka i isto nije u suprotnosti s zakonom i/ili drugim propisima.

## **9. MOGUĆNOST UVIDA U PRAVILA POSLOVANJA U TRENTKU NJIHOVOG VAŽENJA**

Pravila poslovanja i Tarifa naknada se Klijentu daju na uvid prije zaključenja Ugovora. Klijent ima mogućnost uvida u Pravila poslovanja u svakom momentu njihovog važenja u svim prostorijama na kojima se vrši prijem naloga i zaključivanje Ugovora o obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima sa Klijentima kao i na web stranici: [www.ikbze.ba](http://www.ikbze.ba)

## **10. PROCEDURA ŽALBE KLIJENATA I RJEŠAVANJE SPOROVA**

Svaki klijent ima pravo žalbe na rad u Banci i rad ovlaštenih lica za sklapanje Ugovora i prijema naloga. Podnositelj žalbe podnosi žalbu u pisanim oblicima (e-mail ili pismo) i usmeno (telefonski kontakt, direktnim usmenim obraćanjem), ali detaljno obrazložene i po mogućnosti dokumentovane.

Banka je obavezna na svaku žalbu odgovoriti u pismenoj formi, u roku od (30) radnih dana od prijema žalbe i pripadajuće dokumentacije u sjedištu. U istom roku, Banka će, ukoliko se za to ukaže potreba, pozvati Klijenta na razgovor ili tražiti dodatne informacije ili dokumente potrebne za razmatranje slučaja.

Ukoliko Banka ustanovi da je žalba osnovana i da je Klijentu uslijed povrede propisa Banke ili Zakona nanesena materijalna štete, Banka se obvezuje nadoknaditi istu sukladno dogovoru između klijenta i Banke.

Ukoliko Banka ustanovi da žalba nije osnovana, Banka će, sukladno Zakonu, propisima i internim pravilima Banke, Klijenta uputiti na pravo rješavanja spora putem Sarajevske berze, Komisije za vrijednosne papire FBiH ili nadležnom sudu u Zenici. Isto se odnosi i na slučaj da se ne postigne dogovor oko nadoknade štete iz trećeg stava ovog člana.

## **11. ZAVRŠNE ODREDBE**

Za sve slučajeve koje nisu opisani ovim Pravilima poslovanja, važi dogovor između Klijenta i Banke, dobri poslovni običaji i važeći zakon.

Svi sporovi koje Klijent i Banka ne mogu dogovorno riješiti su u nadležnosti suda u Zenici.

Banka zadržava pravo na izmjene/dopune ovih pravila, koja se mogu primjenjivati nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za vrijednosne papire.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana davanja saglasnosti Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Danom primjene ovih Pravila prestaju da važe Pravila poslovanja IKB DD Zenica za poslove sa vrijednosnim papirima br: 01/3-18133/2014 od 17.11.2014. godine na koji je data saglasnost Komisije za vrijednosne papire br: 04/1-19-221/14 od 10.12.2014. godine.

**Broj: 01/3-8721-5.1/16.**

**Zenica, 21.07.2016. godine**

**Direktor  
Mirza Hurem**